

**513.**

Na osnovu člana 24 Zakona o državnoj upravi („Službeni list RCG“, broj 38/03 i „Službeni list CG“, br. 22/08 i 42/11), Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. aprila 2012. godine, donijela je

**UREDBU  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA  
DRŽAVNE UPRAVE**

Član 1

U Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list CG“, broj 5/12) u članu 2 tač. 1 i 14 mijenjaju se i glase:

„1. Ministarstvo pravde i ljudskih prava,  
14. Ministarstvo za manjinska prava,“.

Član 2

U članu 3 poslije riječi „pravde“ dodaju se riječi: „i ljudskih prava“, a poslije riječi: „postavljenje i razrješenje posrednika,“ dodaju se riječi: „antikorupciju; lobiranje; zaštitu ljudskih prava i sloboda, ako ta zaštita nije u nadležnosti drugih ministarstava; zaštitu od diskriminacije; odnose države sa vjerskim zajednicama u Crnoj Gori; rodnu ravnopravnost;“.

Član 3

U članu 4 stav 1 poslije riječi „pravde“ dodaju se riječi: „i ljudskih prava“.

U stavu 2 poslije riječi: „u analitičke svrhe,“ dodaju se riječi: „izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti lobiranja; sertifikovanje i vođenje registra lobista; postupanje po prijavi protiv lobiste koji je prekršio zakon; pripremanje smjernica za izradu planova integriteta,“ a riječi: „Paktu stabilnosti za jugoistočnu Evropu“ zamjenjuju se riječima: „Vijeću za regionalnu saradnju u jugoistočnoj Evropi“.

Član 4

U članu 8 riječ „antikorupciji“ briše se.

Član 5

U članu 9 stav 6 riječi: „ustrojavanje i vođenje evidencije državne imovine koja se sastoji od nepokretnosti,“ brišu se.

Član 6

Član 24 mijenja se i glasi:

„**Ministarstvo za manjinska prava** vrši poslove uprave koji se odnose na: praćenje ostvarivanja i zaštitu prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u dijelu njihovog nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta; unapređivanje međusobnih odnosa pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; unapređenje međuetničke tolerancije u Crnoj Gori, kao i uspostavljanje i održavanje nesmetanih kontakata pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica sa građanima i udruženjima van Crne Gore sa kojima imaju zajedničko nacionalno i etničko porijeklo, kulturno - istorijsko nasljeđe, kao i vjerska ubjeđenja; unapređenje položaja Roma i Egipćana i njihovu integraciju u sve tokove društvenog života; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.”

#### Član 7

U članu 33 stav 1 mijenja se i glasi:

“**Uprava za inspeksijske poslove** vrši poslove koji se odnose na: inspeksijski nadzor u oblastima: ekonomskog tržišta, javnih nabavki, elektroenergetike, termoenergetike, rudarstva, geologije, istraživanja i proizvodnje ugljovodonika, energetske efikasnosti, metrologije, dragocjenih metala, zaštite prostora, urbanizma, građevinarstva, stanovanja, turizma, ekologije, kontrole hrane, zdravstva, poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, zaštite bilja, zaštite biljnih sorti, zdravstvene zaštite bilja, lovstva i zaštite bilja u šumama, sadnog materijala, sjemenskog materijala poljoprivrednog bilja, ishrane bilja, morskog ribarstva, bezbjednosti hrane, fitosanitarnog pregleda pošiljki bilja, biljnih proizvoda i objekta pod nadzorom u prometu preko granice Crne Gore, veterinarstva, genetički modificovanih organizama, rada, igara na sreću, geodezije, informacionog društva, poštanskog saobraćaja i elektronskih komunikacija; učestvovanje u pripremi zakona, drugih propisa, strateških i planskih dokumenata u dijelu kojim se uređuje vršenje poslova inspeksijskog nadzora; praćenje stanja u oblastima nadzora; sačinjavanje stručnih osnova i podnošenje inicijativa za izmjene i dopune zakona i drugih propisa u oblasti inspeksijskog nadzora; pripremanje informativnih materijala sa predlozima za preduzimanje mjera od značaja za unapređivanje stanja u pojedinim oblastima nadzora; pružanje stručne i druge pomoći u vezi sa vršenjem nadzora; davanje podataka, obavještenja i informacija nadležnim organima u vezi ostvarenog nadzora; davanje instrukcija, stručnih mišljenja i objašnjenja u vezi primjene propisa nad kojima vrši nadzor; vođenje evidencija o izvršenim inspeksijskim pregledima; sačinjavanje i dostavljanje propisanih izvještaja; saradnju sa organima državne uprave, drugim državnim organima i organima lokalne samouprave; saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama i organima drugih država koji vrše poslove inspeksijskog nadzora; izdavanje biltena, brošura i druge stručne literature; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.”

#### Član 8

U članu 34 poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

“2. Sekretarijat za razvojne projekte“.

#### Član 9

Poslije člana 35 dodaje se novi član koji glasi:

#### “Član 35a

**Sekretarijat za razvojne projekte** vrši poslove koji se odnose na: praćenje statusa i dinamike razvojnih projekata, realizovanje administrativnih aktivnosti usmjerenih na ubrzanje procedure i obezbjeđivanje uslova za efikasniji rad na objavljivanju novih, kao i realizaciju ugovorenih investicionih programa, u skladu sa već objavljenim tenderskim postupcima; definisanje modaliteta valorizacije razvojnih resursa; pripremu i ocjenu opravdanosti razvojnih i investicionih programa koji su od interesa za državu; praćenje i predlaganje mjera za poboljšanje investicionog ambijenta i, s tim u vezi, promociju investicionih potencijala; vođenje evidencije o realizovanim investicionim programima, kao i planiranim investicijama u skladu sa ugovorenim obavezama; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.”

#### Član 10

Član 49 briše se.

#### Član 11

U članu 51 stav 1 tačka 1 poslije riječi “pravde“ dodaju se riječi: “i ljudskih prava“.

U stavu 3 riječi: “Ministarstva finansija“ zamjenjuju se riječima: “Ministarstva ekonomije“.

U stavu 4 poslije riječi: “Sekretarijata za zakonodavstvo“ dodaju se riječi: “i Sekretarijata za razvojne projekte“.

#### Član 12

Član 61 briše se.

#### Član 13

Poslije člana 68 dodaju se četiri nova člana koji glase:

#### “Član 68a

Danom stupanja na snagu ove uredbe Ministarstvo pravde nastavlja sa radom u djelokrugu utvrđenim ovom uredbom kao Ministarstvo pravde i ljudskih prava.

Ministarstvo pravde i ljudskih prava će, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, saglasno djelokrugu utvrđenim ovom uredbom, preuzeti od Ministarstva za ljudska i manjinska prava poslove, državne službenike i namještenike koji su vršili preuzete poslove, opremu i službenu dokumentaciju.

Ministarstvo pravde i ljudskih prava, u skladu sa djelokrugom utvrđenim ovom uredbom, uskladiće akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Državni službenici i namještenici iz stava 2 ovog člana, koji ne budu raspoređeni u smislu stava 3 ovog člana, ostvaruju prava u skladu sa propisima o državnim službenicima i namještenicima.

#### Član 68b

Danom stupanja na snagu ove uredbe Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nastavlja sa radom u djelokrugu utvrđenim ovom uredbom kao Ministarstvo za manjinska prava.

Ministarstvo za manjinska prava, u skladu sa djelokrugom utvrđenim ovom uredbom, uskladiće akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

#### Član 68c

Sekretarijat za razvojne projekte počće sa radom u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U roku iz stava 1 ovog člana izvršiće se imenovanje sekretara i utvrditi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za razvojne projekte.

#### Član 68d

U skladu sa djelokrugom utvrđenim Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list CG", broj 5/12), ministarstva i samostalni organi uprave uskladiće akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe."

#### Član 14

U članu 69 poslije riječi "pravde" dodaju se riječi: "i ljudskih prava".

#### Član 15

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 06-882/5

Podgorica, 25. aprila 2012. godine

**Vlada Crne Gore**  
Predsjednik,  
dr **Igor Lukšić**, s.r.